Sorana lingvo

La **sorana lingvo** - variaĵo de la kurda lingvo - estas parolata en Irano kaj Irako de 6 milionoj da parolantoj. Ofte ĝi priskribiĝas "centra kurda lingvo", kontraste al la nordaj kaj sudaj kurdaj dialektoj. Ĝia ISO-kodo estas `ckb`. Ekzistas Vikipedio en la sorana lingvo. El la irana lingvaro aparte proksima parenco estas la zazaa lingvo.

sorana

سۆرانی



Kurdaj dialektoj: Areoj kie la sorana parolatas aperas mezruĝe.

Parolata en	Irano, Irako
Parolantoj	7 250 000
Denaskaj parolantoj	6 milionoj
Skribo	araba alfabeto, Kurdish alphabets

Lingvistika klasifiko

- Hindeŭropa lingvaro
  - Hindirana lingvaro
    - Irana lingvaro
      - Okcidenta
        - Nordokcidenta
          - Kurda lingvo
            - Sorana

Lingvaj kodoj

Lingvaj kodoj	
ISO 639-2	ckb
ISO 639-3	ckb
SIL	CKB
Glottolog	cent1972
Angla nomo	Sorani
Franca nomo	sorani

Vikipedio

Vidu ankaŭ

Komanĉa lingvo (kurda varianto parolata ekz. en Turkio)

Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 16:25, 24 mar. 2020.

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj.